

informator

MATEMATIKA



DRŽAVNO TAKMIČENJE




NICENJE

$\left(\begin{array}{c} (1) - E_1 \\ (2) + V_{12} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} S_{11} + S_{22} \\ d_{12} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right)$

$\left| \begin{array}{c} (1) - E_1 \\ (2) + V_{12} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} S_{11} + S_{22} & d_{12} \\ d_{12} & d_{22} \end{array} \right|$

$\left| \begin{array}{cc} S_{11} + S_{22} & d_{12} \\ d_{12} & d_{22} \end{array} \right| = d_{11}d_{22} - d_{12}^2 = 1$

$\sum |x_i|^2 = 1$



$$\frac{1}{\sqrt{2} \sqrt{(E_1 - E_2)^2 + \frac{V_{12}^2}{2}}} \begin{pmatrix} E_1 - E_2 \\ \frac{V_{12}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2} \sqrt{(E_2 + \frac{1}{2})^2 + \frac{V_{12}^2}{2}}} \begin{pmatrix} E_2 + \frac{1}{2} \\ \frac{V_{12}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$



$$\det \left| \left(E_{\text{C}}^{(1)} - E \right) S_0 \right|$$

$$V_{12}^{(1)} = \int_{E_1}^{E_2} f_{12}^+ V U^+$$

$$\sqrt{\frac{1}{12}} \frac{1}{E^{(-)} - H_2} \rightarrow \sqrt{\frac{1}{12}} V_{12}^+$$

$$\sqrt{\frac{1}{12}} \frac{1}{E^{(-)} - H_2} - \sqrt{\frac{1}{12}} \frac{1}{E_2^{(-)} - H_2} = \sqrt{\frac{1}{12}} \frac{1}{E_2^{(-)} - H_2}$$

$$\sqrt{\frac{1}{12}} \frac{1}{E_2^{(-)} - H_2} - \sqrt{\frac{1}{12}} \frac{1}{E_3^{(-)} - H_2} = \sqrt{\frac{1}{12}} \frac{1}{E_3^{(-)} - H_2}$$



UVOD

Svaki vrijedan poduhvat u životu dolazi sa nekim elementom pritiska: upis u srednju školu, upis na fakultet, zaposlenje. Sa pritiscima se nekada nije lako nositi i zato se za njih treba postepeno pripremati. Takmičenja bilo koje vrste osposobljavaju djecu da se nose sa uspjehom i neuspjehom, da se bore sa strahom i tremom i da je za efikasan rad potrebna vježba. Kroz takmičenja učenici razvijaju samopouzdanje, stiču znanja van granica predviđenih školskim programom i, što je posebno važno, šire mrežu kontakata, što im može biti važno u kasnjem društvenom i poslovnom životu.

Manje ili više, veliki dio života je borba sa konkurencijom. Za takvu borbu potrebno je postaviti pravu osnovu, naoružati se znanjem. Ono što su snaga i izdržljivost u sportu, u nauci i tehnički je matematika. Zato su takmičenja iz matematike posebno važna i uspjeh na ovim takmičenjima je veoma cijenjen u akademskoj zajednici svuda u svijetu. Matematička takmičenja jačaju interesovanja učenika za bavljenje nestandardnim problemima, bez šablonu i unaprijed poznatih formula. Predstavljaju najefikasniji način otkrivanja i njegovanja matematičkog talenta i eliminišu zabludu da su „dobri matematičari“ đaci koji brzo računaju, rješavaju već viđene zadatke i koriste gotove formule.

Takmičenja su posebno važna za nadarenu djecu, koje nema mnogo, jer su prilika da upoznaju druge učenike sličnih interesovanja i sposobnosti i da vide koliko su bolji ili slabiji od njih. Ipak, iako korisna, važna i podsticajna, takmičenja ne smiju odvući djecu od školskih obaveza i socijalnih kontakata koji im pomažu da se formiraju kao obrazovani, cjeloviti i srećni ljudi.

DRŽAVNO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE SE ORGANIZUJE NA ČETIRI NIVOA I TO ZA UČENIKE:

1. šestog razreda osnovne škole
2. devetog razreda osnovne škole
3. prvog i drugog razreda srednje škole
4. trećeg i četvrtog razreda srednje škole.

OSNOVNA ŠKOLA

ŠESTI RAZRED

| | |
|-----------------------------|---|
| Vrijeme trajanja takmičenja | 180 minuta |
| Broj zadataka | 4 |
| Broj bodova po zadatku | 25 |
| Nedozvoljena sredstva | mobilni telefoni, kalkulatori i bilo koja druga elektronska pomagala |
| Dozvoljena sredstva | geometrijski pribor, grafitna olovka, gumica i plava ili crna hemijska olovka |

Potrebno je da rješenja zadataka budu detaljno obrazložena i napisana hemijskom olovkom.

Učenici rješavaju zadatke iz sljedećih oblasti:

- **osnove teorije brojeva**
- **elementarna algebra**
- **geometrija**

U zadacima na ovom nivou se mogu pojaviti osobine računskih operacija, djeljivost u skupu prirodnih brojeva, razlomci, razmjera, površina i obim pravougaonika i kvadrata, uglovi, mjere, obrada i prikazivanje podataka itd.

DEVETI RAZRED

| | |
|-----------------------------|---|
| Vrijeme trajanja takmičenja | 180 minuta |
| Broj zadataka | 4 |
| Broj bodova po zadatku | 25 |
| Nedozvoljena sredstva | mobilni telefoni, kalkulatori i bilo koja druga elektronska sredstva |
| Dozvoljena sredstva | geometrijski pribor, grafitna olovka, gumica i plava ili crna hemijska olovka |

Potrebno je da rješenja zadataka budu detaljno obrazložena i napisana hemijskom olovkom.

M A T E M A T I K A

Učenici rješavaju probleme iz:

- **geometrije**
- **teorije brojeva**
- **algebре**
- **kombinatorike (elementarni nivo)**

LITERATURA ZA OSNOVNU ŠKOLU

U prodaji se (kod nas i u okruženju) može naći veliki broj kvalitetnih zbirki. Npr.

- 1000 zadataka sa matematičkih takmičenja učenika osnovnih škola 1998 – 2007. godine, *Republička komisija za matematička takmičenja učenika osnovnih škola*, Društvo matematičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 31
- 1100 zadataka sa matematičkih takmičenja učenika osnovnih škola 2004 – 2013. godine, *Republička komisija za matematička takmičenja učenika osnovnih škola*, Društvo matematičara Srbije - Materijali za mlade matematičare, sveska 54
- Inostrana takmičenja osnovaca, *Vladimir Stojanović*, Matematiskop
- Matematiskop 1, vodič za šampione, *Vladimir Stojanović*, Matematiskop
- Matematiskop 2, stazama šampiona, *Vladimir Stojanović*, Matematiskop

Internet je mjesto gdje učenici osnovnih škola mogu pronaći veliki broj zadataka za vježbanje. Neke od adresa su:

<http://www.arhimedes.rs/>

<http://www.dms.rs/>

<http://www.matematika.hr/natjecanja>

www.artofproblemsolving.com

SREDNJA ŠKOLA

PRVI I DRUGI RAZRED

| | |
|-----------------------------|---|
| Vrijeme trajanja takmičenja | 240 minuta |
| Broj zadataka | 4 |
| Broj bodova po zadatku | 25 |
| Nedozvoljena sredstva | mobilni telefoni, kalkulatori i bilo koja druga elektronska sredstva |
| Dozvoljena sredstva | geometrijski pribor, grafitna olovka, gumica i plava ili crna hemijska olovka |

Potrebno je da rješenja zadataka budu detaljno obrazložena i napisana hemijskom olovkom.

Osim oblasti/tema predviđenih predmetnim programom za 1. i 2. razred opšte gimnazije, na državnom takmičenju u ovoj kategoriji mogu se očekivati i zadaci u kojima je korisno poznavati osnovna tvrđenja iz sljedećih tema:

- **Brojevne nejednakosti**
- **Funkcijske jednačine nad skupom cijelih brojeva**
- **Osnovni principi prebrojavanja, kombinacije i permutacije skupa**
- **Brojevne kongruencije**
- **Menelajeva, Čevina i Ptolomejeva teorema**
- **Potencija tačke u odnosu na krug**

TREĆI I ČETVRTI RAZRED

| | |
|-----------------------------|---|
| Vrijeme trajanja takmičenja | 240 minuta |
| Broj zadataka | 4 |
| Broj bodova po zadatku | 25 |
| Nedozvoljena sredstva | mobilni telefoni, kalkulatori i bilo koja druga elektronska sredstva |
| Dozvoljena sredstva | geometrijski pribor, grafitna olovka, gumica i plava ili crna hemijska olovka |

Potrebno je da rješenja zadataka budu detaljno obrazložena i napisana hemijskom olovkom.

Pored oblasti/tema predviđenih za takmičenje u kategoriji učenika 1. i 2. razreda, takmičari u kategoriji 3. i 4. razreda treba da poznaju sve oblasti predviđene predmetnim programom za 3. i 4. razred opšte gimnazije i osnovna tvrđenja iz sljedećih tema:

- **Linerane rekurzije sa konstantnim koeficijentima (homogene i nehomogene)**
- **Funkcijske jednačine nad skupom realnih brojeva**
- **Teorija brojeva (mala Fermaova teorema i Vilsonova teorema)**

LITERATURA ZA SREDNJI ŠKOLU

Slijede primjeri zbirki koje mogu poslužiti kao koristan materijal za pripremu.

1. Uvod u teoriju brojeva, V. Mićić, Z. Kadelburg, D. Đukić, DMS-Materijali za mlade matematičare, sveska 15
2. Funkcionalne jednačine, M. Arsenović, V. Dragović, DMS-Materijali za mlade matematičare, sveska 35
3. Nejednakosti, Z. Kadelburg, D. Đukić, M. Lukić, I. Matić, DMS-Materijali za mlade matematičare, sveska 42
4. Problem-Solving Methods in Combinatorics, Pablo Soberon Bravo
5. Euclidean Geometry in Mathematical Olympiads, Evan Chen

M A T E M A T I K A

Primjeri sajtova:

<http://www.dms.rs/>

<http://www.matematika.hr/natjecanja>

www.artofproblemsolving.com

<http://srb.imomath.com/>



Informator pripremile:

Prof. dr Žana Kovijanić Vukićević, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore

Tatjana Vujošević, savjetnica za matematiku, Ispitni centar

